

PROCJENA ŽIVOTNOG VIJEKA PROIZVODA PRIMJENOM EKSPERIMENTALNOG PLANA

Mr. Željko Stevi , email: zeljkostevic88@yahoo.com

Prof.dr. Asib Alihodži , email: asib.dr@gmail.com

Darko Dragi , master saobra aja, email: darkosfd@gmail.com

Univerzitet u Isto nom Sarajevu, Saobra ajni fakultet Doboj,

Biljana Stevi , dipl. inž. saobr., email: biljana.jeremic47@gmail.com

„Energotehnika“ d.o.o Doboј

Sažetak: Istraživanja zasnovana na statističkim analizama i eksperimentalnim mjerjenjima predstavljaju široko primjenjivu oblast koja daje validne rezultate. U ovom radu izvršena je statistička analiza životnog vijeka proizvoda. U pitanju je potpuni eksperimentalni faktorski plan koji se sastoji od tri faktora i dva nivoa i oznaka 2^3 . Analiza je izvršena u jednom od najmoćnijih i najzastupljenijih statističkih programa, u Minitabu. Rezultati su dati u radu tabelarno i grafički.

Ključne riječi: eksperimentalni plan, faktor, statistika, analiza, minitab

ASSESSMENT THE PRODUCT LIFE CYCLE USING EXPERIMENTAL PLAN

Abstract: The research is based on statistical analyzes and experimental measurements are widely applied area that gives valid results. This paper presents a statistical analysis the product lifecycle. It is a complete experimental factorial design consisting of three factors and two levels whose designation 2^3 . Analysis was carried out in one of the most powerful and most used statistical programs in Minitab. The results are presented in tabular and graphic.

Keywords: Experimental design, factor, statistics, analysis, minitab.

1. UVOD

Prema [6] eksperimentalni metod predstavlja jedan od osnovnih gnoseoloških naučnih metoda. Temelji se na empiriji, saznanju pomoći eksperimentata i indukciji kao posebnom naučnom metodu. Među glavne ciljeve eksperimentalnog metoda spada otkrivanje prirodnih zakona, tj. uzročno-posljedičnih relacija među stvarima i pojavama u prirodi, dakle nužnih stanja i tendencija koje proizilaze iz same suštine stvari i pojava. Pri tome treba, sa stanovišta metodologije eksperimentalnog istraživanja, odnosno pitanja zašto i kako se nešto zbiva ili mijenja, razlikovati kauzalne i statističke zakone.

Eksperiment kao opšte priznata istraživačka metoda primjenjuje se skoro u svim oblastima ljudske djelatnosti, može imati različitu ulogu i značaj. U suštini predstavlja potvrđivanje ili opovrgavanje postavljene hipoteze. Nastao je od latinske riječi (experimentum) što u prevodu znači i optit ili ogled.

Eksperimentalni plan je našao široku primjenu u mnogim disciplinama. Prema [4] eksperiment se može posmatrati kao dio naučnog procesa i kao načina da se naučni sistem ili proces funkcioniše.

2. OBLIKOVANJE I TESTIRANJE HIPOTEZA

2.1. Oblikovanje hipoteza

Nakon definisanja problema istraživanja, sljede i korak je oblikovanje hipoteze. Hipoteza donosi jasno u i preciznost cilju istraživanja, ali nije nužna za istraživanje. Može se provesti valjano istraživanje bez sastavljanja i jedne formalne hipoteze. S druge strane, u okviru konteksta istraživanja, može se sastaviti onoliko hipoteza koliko se in potrebnim. Ponekad se smatra da je definisanje hipoteze nužno za provo enje istraživanja. Hipoteze primarno izviru iz seta pretpostavki koje se testitaju u okviru istraživanja. Ukoliko se istraživanje provodi bez konkretnog seta pretpostavki, hipoteze nisu potrebne.

Hipoteza je dakle specifi na tvrdnja u obliku predvi anja, koja naj eš e dovodi u odnos dvije varijsable.

Ona uvijek proizlazi iz cilja, odnosno istraživa kog pitanja. Hipoteza je zapravo privremeni, provizorni odgovor na pitanje, koji istraživanjem treba odbaciti ili potvrditi. Na po etku istraživanja nemamo odgovor o tome na koji na in neki fenomen, situacija ili program djeluju na pojedince ili grupe, iako u ve inu istraživanja kre emo s odre enom pretpostavkom ili više njih. Te pretpostavke (hipoteze) provjeravamo prikupljaju i informacije koje nam omogu uju da zaklju imo jesu li bile ta ne ili ne.

Postoji cijeli niz elemenata na koje je potrebno paziti pri oblikovanju hipoteze kako bi je bilo mogu e verodostojno provjeriti:

- ✓ Hipoteza bi trebala biti jasna i jednodimenzionalna.
- ✓ Hipoteze moraju biti specifi ne.
- ✓ Hipotezu bi trebalo mo i operacionalizovati i mo i provjeriti. Ovo zna i da je hipotezu potrebno izraziti u mjerljivim terminima.
- ✓ Hipoteza bi trebala biti povezana s postoje im nau nim znanjima.

Nakon što smo sastavili hipoteze svoga istraživanja uvažavaju i sva prethodna pravila, još jednom provjerimo ima li svaka hipoteza sljede a osnovna obeležja:

- Uklju uje (barem) dvije varijsable,
- Uspostavlja odnos me u varijablama,
- Ima oblik tvrdnje,
- Logi ki je povezana s teorijskim okvirom i istraživa kim pitanjem,
- Mogu e ju je podvrgnuti provjeri statisti ke zna ajnosti.

Kao sto je ve re eno, svaka pretpostavka koju želite provjeriti putem ispitivanja naziva se hipoteza. Stoga bi teorijski trebala postojati samo jedna vrsta hipoteze - hipoteza istraživanja, osnova vašeg rada. Me utim, zbog uobi ajenih konvencija u nau nom istraživanju i zbog jezi ke konstrukcije u sastavljanju hipoteza, hipoteze mogu biti klasifikovane u jednu od više kategorija. U osnovi postoje dvije kategorije hipoteza: nulte hipoteze i alternativne hipoteze. Nulta hipoteza (naj eš e se ozna ava sa H_0) je hipoteza prema kojoj ne postoji odnos me u fenomenima, varijablama ili pojavnama koje istražujemo. Alternativna hipoteza (naj eš e se ozna ava s H_1) je hipoteza prema kojoj postoji ode ena vrsta odnosa me u fenomenima, varijablama ili pojavnama koje istražujemo. Alternativna hipoteza može biti oblikovana na više na ina (dvostrano - odnosno da postoji odre ena povezanost, ali smijer te povezanosti nije jasan, ili jednostrano - smijer povezanosti je unaprijed definisan i tada se takva hipoteza naziva direktivnom hipotezom). [5]

2.2. Testiranje hipoteza

Testiranje hipoteze je statisti ki postupak kojim se odre uje da li i koliko pouzdano raspoloživi podaci podupiru postavljenu pretpostavku. Testiranje hipoteza, odnosno testiranje zna ajnosti u osnovi je postupak kvantifikacije impresija o specifi noj hipotezi.

Postupak testiranja hipoteze se izvodi u nekoliko koraka:

- Definišu se nulta i alternativna hipoteza.
- Izbor modela teorijskog rasporeda.
- Odre uje se nivo zna ajnosti testa odnosno vjerovatno a ($1 - \alpha$).
- Definisanje uzorka.
- Izra unavanje statistike testa na osnovu uzorka.
- Iz tablice teorijskog rasporeda o itava se tabli na vrijednost (kriterijum).
- Upore ivanje statistike testa sa tabli nom vrijednoš u.
- Odluka o prihvatanju ili odbacivanju formulisane hipoteze.

Pravila za formulisanje hipoteze:

- Kao H_1 treba definisati onaj ishod za koji istraživa predpostavlja da je ta an i istinit.
- H_0 treba da sadrži pretpostavku koja je po istraživa u pogrešna i neistinita i koju on primjenom testa treba da ospori.
- Prvo treba postaviti H_1 , a zatim do i do H_0

U istraživanjima se uvijek polazi od pretpostavke da je nulta hipoteza istinita i da „razlika“ nije statisti ki zna ajna. Nau ni metod, tj. postupak provjere pretpostavki predstavlja testiranje statististi kih hipoteza. Testira se isklju ivo nulta hipoteza, a alternativna se prihvata ili odbacuje posredno. Istinitost nulte hipoteze se utvr uje specifi nim testovima zna ajnosti. Ako se odgovaraju im statisti kim testom, za odgovaraju u vjerovatno u i nivo zna ajnosti, dokaže istinitost nulte hipoteze ona se ne odbacuje, ve se odbacuje alternativna hipoteza i zaklju uje se: pretpostavka istraživa a, data kroz alternativnu hipotezu, nije ta na, jer dobijena razlika izme u realizovane vrijednosti (vrijednosti dobijene poslije istraživanja ili poslije eksperimenta) parametra skupa i hipoteti ne vrijednosti nije statisti ki zna ajna. Razlika je posljedica slu ajnog karaktera i nastala je djelovanjem sporednih faktora. Obrnuto, ako statisti ki test, za odgovaraju u vjerovatno u i nivo zna ajnosti, ne potvrdi istinitost nulte hipoteze, onda je odbacujemo i automatski prihvatom alternativnu hipotezu kao istinitu i zaklju ujemo: razlika je statisti ki zna ajna i vjerovatno je nastala pod uticajem sistemskih, odnosno eksperimentalnih faktora. [5]

Pri testiranju nulte hipoteze mogu da se naprave dvije greške:

- greška prve vrste (-greška), koja nastaje kada se odbaci istinita nulta hipoteza,
- greška druge vrste (-greška) nastaje kada se prihvati (ne odbaci) neta na nulta hipoteza.

3. PRAKTI AN PRIMJER

3.1. Ekperimentalni plan

Kada je u pitanju konkretan slu aj na kojem se vrši eksperimentalna analiza radi se životnom vijeku palete u zavisnosti od tri faktora sa izvršenih 5 replikacija (mjerena).

1. Vrste palete - u ovom slu aju nivoe predstavljaju drvena i plasti na paleta – faktor A.
2. Optere enja palete - koja ovde iznose 800 i 1000 [kg] - faktor B.

3. Broj manipulacija sa paletom - u obzir su uzete sljedeće cifre: 2500 i 3000 - faktor C. Dakle radi se o trofaktornom eksperimentu iji je plan prikazan sljedećom tabelom:

Tabela 1. Ekperimentalni plan

		Optere enje (B)							
		800 kg				1000 kg			
		Nivo -		Nivo +		Nivo -		Nivo +	
		Broj manipulacija (C)		Broj manipulacija (C)		Broj manipulacija (C)		Broj manipulacija (C)	
Vrsta palete	Drvena Nivo -	2500	3000	2500	3000	2500	3000	2500	3000
	Nivo -	81	70	79	73	75	81	61	67
		83	54	69	61	63	57	74	53
	Kod	-a-b-c		-a-b+c		-a+b-c		-a+b+c	
	Plasti na Nivo +	121	150	131	103	148	123	103	92
		101	96	112	87	102	91	110	117
		79		101		124		86	
	Kod	+a-b-c		+a-b+c		+a+b-c		+a+b+c	

- osnovna hipoteza: $H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- alternativna hipoteza: $H_1 = \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$

Sada se postavlja hipoteza H_0 koja predstavlja djelovanje sva tri faktora na odzivnu funkciju eksperimenta sa jednakim uticajem $\Rightarrow H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. To u konkretnom slučaju zna i da vrsta palete (faktor A), optere enje (B) i broj manipulacija (C) jednako djeluju na životni vijek palete. Ova hipoteza je u stvari osnovna hipoteza koja se odbacuje ili prihvata u zavisnosti od proračunatog Fišerovog broja koji se poredi sa tablom nim, ili u zavisnosti od P vrijednosti.

Zbog mogunosti odbacivanja nulte ili osnovne hipoteze H_0 potrebno je postaviti i alternativnu hipotezu $H_1 = \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$ koja označava da faktori imaju različit uticaj na odzivnu funkciju životnog vijeka palete.

Eksperimentalni plan i statistika obrada podataka izvršena je softveru Minitab. Prema [7] Minitab je sveobuhvatan opšti statistički paket, koji pokriva širok spektar statističkih tehniki. Analiza eksperimentalnog plana izvršena je u verziji Minitab 14, detaljnije o ovoj verziji u radu [1] i [3].

Factors: 3 Base Design: 3; 8
Runs: 40 Replicates: 5
Blocks: 1 Center pts (total): 0

Pošto se radi o trofaktornom eksperimentu izvršenom u pet ponavljanja onda ima ukupno 40 pokretanja i softverski prikaz ukupnog faktorijalnog plana slijedi:

Run	A	B	C					
1	-	-	-	14	+	-	+	-
2	+	-	-	15	-	+	+	-
3	-	+	-	16	+	+	+	-
4	+	+	-	17	-	-	-	+
5	-	-	+	18	+	-	-	+
6	+	-	+	19	-	+	-	-
7	-	+	+	20	+	+	-	-
8	+	+	+	21	-	-	+	-
9	-	-	-	22	+	-	+	-
10	+	-	-	23	-	+	+	-
11	-	+	-	24	+	+	+	-
12	+	+	-	25	-	-	-	+
13	-	-	+	26	+	-	-	+
					27	-	+	-
					28	+	+	-
					29	-	-	+
					30	+	-	+
					31	-	+	+
					32	+	+	+
					33	-	-	-
					34	+	-	-
					35	-	+	-
					36	+	+	-
					37	-	-	+
					38	+	-	+
					39	-	+	+
					40	+	+	+


3.2. Analiza Varijansi

Analysis of Variance for Z.vek palete (coded units)

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	3	19134.1	19134.1	6378.03	23.33	0.000
2-Way Interactions	3	318.1	318.1	106.03	0.39	0.762
3-Way Interactions	1	96.1	96.1	96.10	0.35	0.557
Residual Error	32	8747.2	8747.2	273.35		
Pure Error	32	8747.2	8747.2	273.35		
Total	39	28295.5				

Analiza varijanse u tabeli daje rezime glavnih efekata i interakcija. Minitab prikazuje i sekvensijalne sume kvadrata (Seq SS) i prilagoene sume kvadrata (adj SS).

U ovom primjeru proračunati Fišerov broj (markirano F) je veći od kritičnog Fišerovog broja iz tabele: $F_{pr} > F_{krit}$ stoga osnovna hipoteza se odbacuje kao neta na i može se zaključiti na osnovu alternativne hipoteze koja se u ovom slučaju uzima u obzir kao ta da faktori različito utiču na odzivnu funkciju eksperimenta što je prikazano sljedećim grafikom.



Slika 1. Paretov dijagram

Iz grafikona jasno se vidi da najveći uticaj na životni vijek palete **ima faktor A**, u desnom gornjem uglu data je legenda odakle se vidi šta predstavlja određeni faktor. Dakle na životni vijek palete najveći uticaj i to mnogo veći u odnosu na ostale faktore ili njihove interakcije **ima vrstu paleta** (materijal od kojeg je izrađena). Posle navedenog faktora A najveći uticaj na odzivnu funkciju **ima faktor C** tj. broj manipulacija sa paletom, zatim interakcije određenih faktora, dok najmanji uticaj ima faktor B tj. opterećenje paleta.


3.3. Regresiona i korelaciona analiza praktičnih primjera

Ukoliko se pokaže da takvo eksperimenta leže približno na pravoj ona se naziva regresiona prava veličine y u odnosu na x. U opštem slučaju je to kriva linija koja se naziva regresiona kriva. (**Regresiona jednačina glasi:** $Z.vek palete = 87.3 + 21.6 \cdot Vrsta palete - 0.95 \cdot Opterecenje - 3.30 \cdot Br. Manipulacija$)

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	87.250	2.522	34.59	0.000
Vrsta palete	21.600	2.522	8.56	0.000
Opterecenje	-0.950	2.522	-0.38	0.709
Br. manipulacija	-3.300	2.522	-1.31	0.199
S = 15.9525 R-Sq = 67.6% R-Sq(adj) = 64.9%				
Analysis of Variance				
Source	DF	SS	MS	F
Regression	3	19134.1	6378.0	25.06
Residual Error	36	9161.4	254.5	
Total	39	28295.5		
Source	DF	Seq SS		
Vrsta paleta	1	18662.4		
Opterecenje	1	36.1		

Br. manipulacija 1 435.6


Obs	Vrsta	Z.vek	Fit	SE Fit	Residual	St	Resid
	palete	palete					
1	-1.00	81.00	69.90	5.04	11.10	0.73	
2	1.00	121.00	113.10	5.04	7.90	0.52	
3	-1.00	75.00	68.00	5.04	7.00	0.46	
4	1.00	148.00	111.20	5.04	36.80	2.43R	
5	-1.00	79.00	63.30	5.04	15.70	1.04	
6	1.00	131.00	106.50	5.04	24.50	1.62	
7	-1.00	61.00	61.40	5.04	-0.40	-0.03	
8	1.00	103.00	104.60	5.04	-1.60	-0.11	
9	-1.00	70.00	69.90	5.04	0.10	0.01	
10	1.00	150.00	113.10	5.04	36.90	2.44R	
11	-1.00	81.00	68.00	5.04	13.00	0.86	
12	1.00	123.00	111.20	5.04	11.80	0.78	
13	-1.00	73.00	63.30	5.04	9.70	0.64	
14	1.00	103.00	106.50	5.04	-3.50	-0.23	
15	-1.00	67.00	61.40	5.04	5.60	0.37	
16	1.00	92.00	104.60	5.04	-12.60	-0.83	
17	-1.00	83.00	69.90	5.04	13.10	0.87	
18	1.00	101.00	113.10	5.04	-12.10	-0.80	
19	-1.00	63.00	68.00	5.04	-5.00	-0.33	
20	1.00	102.00	111.20	5.04	-9.20	-0.61	
21	-1.00	69.00	63.30	5.04	5.70	0.38	
22	1.00	112.00	106.50	5.04	5.50	0.36	
23	-1.00	74.00	61.40	5.04	12.60	0.83	
24	1.00	110.00	104.60	5.04	5.40	0.36	
25	-1.00	54.00	69.90	5.04	-15.90	-1.05	
26	1.00	96.00	113.10	5.04	-17.10	-1.13	
27	-1.00	57.00	68.00	5.04	-11.00	-0.73	
28	1.00	91.00	111.20	5.04	-20.20	-1.33	
29	-1.00	61.00	63.30	5.04	-2.30	-0.15	
30	1.00	87.00	106.50	5.04	-19.50	-1.29	
31	-1.00	53.00	61.40	5.04	-8.40	-0.56	
32	1.00	117.00	104.60	5.04	12.40	0.82	
33	-1.00	62.00	69.90	5.04	-7.90	-0.52	
34	1.00	79.00	113.10	5.04	-34.10	-2.25R	
35	-1.00	50.00	68.00	5.04	-18.00	-1.19	
36	1.00	124.00	111.20	5.04	12.80	0.85	
37	-1.00	51.00	63.30	5.04	-12.30	-0.81	
38	1.00	101.00	106.50	5.04	-5.50	-0.36	
39	-1.00	49.00	61.40	5.04	-12.40	-0.82	
40	1.00	86.00	104.60	5.04	-18.60	-1.23	



Slika 2. Reziduali (ostaci) pri normalnoj vjerovatnoći

Iz datog grafikona vidi se odstupanje od regresione prave odnosno reziduali što u suštini predstavlja signifikatnost. U ovom primjeru se radi o tačnosti eksperimenta 95 %, odnosno $\alpha = 5\%$. U korelacionoj i regresionoj analizi ispituju se međusobne veze pojave koje su u stalnom kretanju. Neke pojave su posljedica drugih pojava pa se tako dijele na: nezavisno promjenljive pojave koje su uzrok, i na zavisno promjenljive pojave koje su posljedica prvih. Da bi otkrili uzroci neveza između dviju ili više pojava, moraju se apstrahirati iz opštih veza i onda ih istražiti. Kod korelacione veze određenoj vrijednosti nezavisno promjenljive pojave odgovara više vrijednosti zavisno promjenljive pojave. Znači, vrijednosti zavisno


promjenljive se javljaju sa izvesnom vjerovatnošću, što ih svrstava u slučajne promjenljive. Takve veze se nazivaju „empirijske funkcije ili stohastičke zavisnosti“. Što je veza između pojave i vršenja, tj. što na zavisno promjenljivu utiču ostali faktori i slučajnosti koje nisu uzete u obzir pri pronalaženju veze, utoliko je korelaciona (stohastička) veza bliža funkcionalnoj. **R-Sq = 67.6%** - Koeficijent koleracije.




Slika 3. Standardizovani efekti pri normalnoj verovatnoći

Na slici 3 su identifikovani standardni efekti pri grešci od $\alpha = 0.05$. Iz njegovog prikaza vidi se da je faktor A signifikantan odnosno sa tačkom nošenjem u odnosu na 90 %. Ukoliko su koeficijenti standardnih grešaka jednaki nuli onda softver ne prikazuje ovaj plot.

3.4. Grafički analiza postavljenog primjera




Slika 4. Cube Plot



Slika 5. Surface plot

Sa slike 4 uočavaju se aritmetičke sredine nivoa određene faktora koje se dobijaju sabiranjem replikacija odnosno predstavljaju sumu svih replikacija podjeljenu sa ukupnim brojem mjerjenja. Na osnovu ovog grafikona i Tukey broja može se odrediti odstupanje aritmetičke sredine i standardnih devijacija kod različitih faktora.


Slika 5 prikazuje trodimenzionalni pogled na površinu. Iako je koristan za uspostavljanje poželjne vrijednosti odgovora i radnih uslova, površine parcele može pružiti jasniju sliku odgovora površine. Grafikon trodimenzionalnog pogleda prikazuje životni vijek palete u odnosu na dva faktora koja su najuticajnija na navedenu odzivnu funkciju, a to je prije svega faktor A – vrsta palete i faktor C broj manipulacija sa paletom. Ovaj grafik možemo rotirati, zaokretati i sl. i to daje mogućnost sagledavanja uticaja faktora na odziv iz raznih uglova. Sljedeći grafikon predstavlja interakciju faktora za odzivnu funkciju životni vijek palete.




Slika 6. Interakcioni plot

Od efekata interakcije matrice, mogu se izvu i tri važna zaklju ka: Važni faktori (uklju uju i 2- faktor interakcija), najbolja podešavanja, transparentan proces strukture.

Za svaku od ovih subplots, kako idemo od "-" podešavanje za "+" podešavanja u okviru cos, postoji pomak u mjestu prosje nih podataka (da/ne)? Pošto svi imaju zajedni ki subplots (-1, +1) na horizontalnoj osi, pitanja uklju uju promjene u lokaciji na grafiku odnosno promjenu vremena trajanja odzivne funkcije izraženu u vremenskoj jedinici mjeseci. Grafikon predstavlja identifikovanje faktora odnosno interakcije izme u faktora koji imaju najve i pomak u odzivnoj funkciji o može se zaklju iti da je najve a interakcija faktora A i C a najmanje interakcije faktora B i C. Opšti grafikon za prikazivanje sredstva je standardni zaplet interakcija, gdje su sredstva ozna ene ta ke povezane linijama. Ova parcela je naro ito korisna kada postoje zna ajne interakcije efekata u modelu.



Slika 7. Konturni plot



Slika 8. Main Effect plot

Konturni plot prikazuje životni vijek palete u odnosu na dva najuticajnija faktora a to su faktor A (vrsta paleta) i faktor C (broj manipulacija sa istom). Sa grafikona se vidi kako varira (mijenja se) odzivna funkcija sa promjenom nivoa ova dva faktora. Tako da npr. životni vijek paleta ako je u pitanju drvena paleta nivo – pri odre enom broju manipulacija sa njome kre su opseg 50-75 mjeseci, a kada je u pitanju nivo + tj. u ovom slu aju plasti na paleta odzivna funkcija eksperimenta je 100-125 mjeseci.

Na slici 8 se uoava uticaj nivoa faktora na životni vijek palete tako da postoje varijacije kada se ide od nivoa – do nivoa +, odnosno ako se posmatra vrsta palete nivo – predstavlja drvenu paletu pa životni vijek je oko 65 mjeseci, dok je životni vijek na nivou + što predstavlja plasti nu paletu oko 110 mjeseci. Kada je u pitanju optere enje palete njena odzivna funkcija se smanjuje za nijansu (kada se ide od nivoa – do nivoa +) i može se re i da razlika u optere enju u konkretnom slu aju od 200 kg je zanemarljiva. I na kraju nivoi tre eg faktora odnosno broja manipulacija sa paletom skra uju životni vijek iste za nešto više od prethodnog faktora i kada je nivo + odnosno broj manipulacija sa paletom 3000 onda se odzivna funkcija smanjuje sa oko 90 na oko 83 mjeseca.

ZAKLJU AK

Ovim eksperimentom koji je izvršen u pet mjerena ispitivaju i djelovanje tri faktora na odzivnu funkciju dokazano je da faktor A odnosno vrsta palete ima daleko najve i uticaj i efekat kada je u pitanju životni vijek iste, što u praksi i jeste slu aj i što predstavlja sasvim logi an rezultat uzimaju i u obzir i ostale faktore koji su bili predmet ispitivanja ovog eksperimenta. Uticaj ispitanih faktora je razli it odnosno njihovo djelovanje na životni vijek palete ima razli ite efekte što se pokrepljuje alternativnom hipotezom, jer u ovom slu aju je dokazano da osnovna hipoteza nije ta na, stoga uzima se u obzir alternativna hipoteza. To se najbolje može sagledati sa Paretovog grafikona gdje se jasno vidi koliki uticaj ima odre eni faktor na životni vijek palete. Poslije, ve spomenutog faktora A, najve i uticaj ima broj manipulacija sa paletom tj. faktor C.

LITERATURA

- [1] D. F. Chris. MINITAB 14. *Teaching Statistics*. Spring 2005, Vol. 27 Issue 1, p30-32.
- [2] F. Barahona, M. Grötschel, M. Jünger, G. Reinelt. An application of combinatorial optimization to statistical physicsand circuit lauout design. *Operation Research*, 1988, 36, 493 - 513.
- [3] J. Wass. MINITAB Release 14. *Scientific Computing & Instrumentation*. Jun 2004, Vol. 21 Issue 7, p20-22.
- [4] Montgomery, D. (2001).*Design and Analysis of Experiments*.New York: Arizona State University.
- [5] Skaki , N. (2001). *Teorija vjerovatno e i matemati ka statistika*. Beograd: Nau na knjiga
- [6] Stani J.; Metod inženjerskih merenja Mašinski fakultet Beograd 1990.
- [7] T. Prvan, A. Reid, P. Petocz, Statistical Laboratories Using Minitab, SPSS and Excel: A Practical Comparison. *Teaching Statistics*. Summer 2002, Vol. 24 Issue 2, p68. 8p.